



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TEKANYETSO YA HO BALA DIKEREITING TSE TLASE

TATAISO YA TITJHERE Sesotho

Lefapha la Thuto ya Motheo
Pretoria

Lefapha la Thuto ya Motheo

Ka kopo, dipotso tsohle di lebiswe ho:

Ms Chinthha Maharaj (Chief Education Specialist, Foundation Phase)

Tel: +27 12 312 4123

Fax: +27 12 325 4001

e-mail: Maharaj.c@dbe.gov.za

Sol Plaatje House
123 Schoeman Street
Private Bag X895
Pretoria 0001
South Africa
Tel: +27 12 312 5911
Fax: +27 12 321 6770
120 Plein Street

Private Bag X9023
Cape Town 8000
South Africa
Tel: +27 21 465 1701
Fax: +27 21 4611810
<http://www.education.gov.za>
<http://www.thutong.org.za>

Dikahare

Leqhepe

Ditaelo ho Titjhere

O tlo hloka eng?	2
O tlo hlahloba bokgoni ba baithuti ba ho bala neng?	3
Ho na le eng ka hara sesebediswa sena sa tekanyetso?	3
Tekanyetso ya ho qapodisa medumo ya ditlhaku (MD)	4
Tekanyetso ya ho bala mantswe (BM)	6
Tekanyetso ya ho bala seratswana (BS)	8
Tekanyetso ya dipotso tsa teko-kutlwisiso (TK)	10
Tjhate tsa baithuti tsa ho qapodisa medumo ya ditlhaku	11
Tjhate tsa baithuti tsa ho bala mantswe	20
Tjhate tsa baithuti tsa ho bala seratswana	
Leqhepe la Tswelopele la kereiti ya 1	
Leqhepe la Tswelopele la kereiti ya 2	
Leqhepe la Tswelopele la kereiti ya 3	
Tsela ya ho sebedisa leqhephe la tswelopele ya bokgoni ba moithuti	
Bukana ya moithuti ya tekanyetso ya ho bala	

DITAELO HO TITJHERE

1. Sebedisa sesebediswa sena ho hlahloba **bokgoni ba baithuti ba ho bala** ka tsela ena:

• Medumo ya ditlhaku (MD)	Moithuti o kgona ho qapodisa ditlhaku tse kae ka nepo ka motsotso o le mong?
• Ho balwa ha mantsewe [hlahloba boitemohelo ba difoniki] (BM)	Moithuti o kgona ho bala mantsewe a ma kae ka nepo ka motsotso o le mong?
• Ho bala seratswana (BS)	Moithuti o kgona ho bala mantsewe a ma kae ka nepo le ka bolokolohi ka motsotso o le mong?
• Dipotso tsa teko-kutlwisiso (TK)	Botsa baithuti dipotso ho tswa palong ya seratswana ho hlahloba hore na ba utlwisisa seo ba se badileng: Ke dipotso tse kae tseo moithuti a kgonang ho di araba ka nepo ka morao ha ho bala seratswana?

2. **Ntlha ya bohlokwa:** Sena ke sebediswa sa ho hlahloba. Ka hoo, ha ho hlokehe hore o rute baithuti ho se sebedisa kapa ho ba lokisetsa ho sebetsa hantle tekanyetsong ena. Ha ba lokela ho tseba hlahlobo ena ka hlooho. Ha ba baithuti ba ka rutwa ka nepo, ba tseba melao ya ho bala, ba tla sebetsa hantle. Ho bohlokwa ho ruta baithuti melao e tshwanetseng ya ho bala, ho na le ho ba ruta sesebediswa sena sa ho hlahloba.

O TLO HLOKA ENG?

O tlo hloka:

1. Sesebediswa sena sa tlhahlobo ya ho bala dikereiting tse tlase.
2. Tshupanako ya-kemiso kapa ya-motsotso.
3. Bukana ya tlhahlobo ho rekota phethahatso ya moithuti e mong le e mong.

O TLO HLAHLOBA BOKGONI BA BAITHUTI BA HO BALANENG?

Lekanyetsa bokgoni ba moithuti ba ho bala hore o kgone ho thea motheo le ho sheba tswelopele ya ho bala tsamaong ya nako ka mokgwa ona:

1. **Maqalong** a selemo a dithuto (mafelong a kotara ya pele, kapa maqalong a kotara ya bobedi), ho tseba maemo a bona a ho qala a ho bala (tekanyetso ya motheo).
2. **Mahareng** a selemo (mafelong a kotara ya bobedi, kapa maqalong a kotara ya boraro), ha maemo a bona a ho bala a ntlafetse, le ha a sa fetoha kapa a theohetse tlase (tekanyetso ya maemo a tswelopele).
3. **Mafelong** a selemo (mafelong a kotara ya boraro, kapa maqalong a kotara ya bone), ho lekola ha baithuti ba fihlelletse maemo a lebelletsweng a ho bala ka **bolokolohi** le **kutlwisiso** a kereiti.

HO NA LE ENG KA HARA SESEBEDISWA SENA SA TEKANYETSO?

1. Ditaello tsa ho hlahloba
2. Ditjhate tsa **dithaku** (tjhate ya 1.1, 1.2, le 1.3) tseo baithuti ba tshwanetseng ho di lemoha le ho di qapodisa.
3. Ditjhate tsa **mantswe** (tjhate ya 2.1, 2.2, le 2.3) ao baithuti ba tshwanetseng ho a balla hodimo ka nepo.
4. Ditjhate tsa **diratswana** (tjhate ya 3.1, 3.2, le 3.3) tseo baithuti ba tshwanetseng ho di balla hodimo ka nepo le ka bolokolohi.
5. Dipotso tseo baithuti ba tshwanetseng ho di araba ho bontsha ha ba utlwisisa seratswana seo ba se baithuti.
6. **Leqephe** la tswelopele (*Progression Sheet*) ho sheba tswelopele ya ho bala ho tsamayeng ha nako. O tlo (O ylo sebedisa leqephe) ho sebedisa leqephe la tswelopele ho rekota sekoro sa moithuti e mong le e mong sa mesebetsi e mene (4) e malebana le bokgoni ba ho bala;
 - a. kholomo ya 1 e tla ba ya medumo ya dithaku (MD) tse 40,
 - b. kholomo ya 2 ya ho bala mantswe (BM) a 80,
 - c. kholomo ya 3 ya ho bala seratswana (BS) sa mantswe a 74, 129 le 160, le
 - d. kholomo ya 4 ya dipotso tse 5 tsa teko-kutlwisiso.
7. Bukana ya tekanyetso ya moithuti.

1. Tekanyetso ya ho qapodisa medumo ya ditlhaku (MD)

Bontsha moithuti tjhate ya ditlhaku (Tjhate ya 1.1).



E re ho moithuti: **“Leqephe ke lena le tletseng ka ditlhaku. Ke rata hore o qapodise medumo ya ditlhaku ka bongata boo o ka bo kgonang. Ke rata ha o ka qala mona** (supa tlhaku e ka ho le letshehadi moleng o ka hodimo), **mme o tsamaele ka thoko** (o supa ho tloha ho le letshehadi ho isa ho le letona. Qapodisa medumo ya ditlhaku tseo ba di nehilweng jwalo ka mehlala). **Ha ke re “Qala”, qapodisa medumo ya ditlhaku ka bongata boo o ka bo kgonang. Supa tlhaku e nngwe le e nngwe eo o e qapodisang. Ha o sa tsebe modumo wa tlhaku, ke tla o qapodisetsa ona. Beha monwana wa hao tlhakung ya pele. O lokile? Qala.”**



Qalella ho tsamaisa tshupanako ya motsotso ha o re **“Qala.”**

- Seha ka bohare tlhaku eo moithuti **a sa e qapodisang hantle, mohlala: a** bukeng ya moithuti.
- Ha moithuti a lokisa qapodiso ya tlhaku, e amohele, e amohele jwalo ka e nepahetseng.
- Ka mora motsotso o le mong, e re: **“Ema.”** Beha lesakana **(J) ka mora tlhaku ya ho qetela eo moithuti a e qapodisitseng.**
- Bala o be o rekote palo ya ditlhaku tseo moithuti a di qapodisitseng hantle.
- Ha moithuti a qapodisitse ditlhaku tsohle hantle ka tlase ho motsotso o le mong, rekota palo yohle ya ditlhaku, ke hore 40 leqepheng la Tswelopele (*Progression Sheet*).

Mehlala: b s

Mohlala wa ho tshwaya tjhate ya 1.1

B	l	h	g	s	y	R	W	a	h
L	k	t	d	K	t	p	d	t	o
H]	w	r	m	U	r	j	g	a	t
g	r	b	j	l	f	l	r	d	p

Moithuti o kgonne ho qapodisa ditlhaku ho fihla ho “H”, eo e latelwang ke lesakana (l) le ngotsweng ke titjhere. Seo se bolela hore moithuti o kgonne ho qapodisa medumo ya ditlhaku tse 18. Moithuti o hlotswe ho qapodisa medumo ya ditlhaku tse 3 mme titjhere o sehile mola mahareng a ditlhaku tsena “g”, “y” le “L”. Seo se bolela hore, moithuti o kgonne ho qapodisa ditlhaku tse 18 ka nepo. Titjhere o lokela ho rekota “18” Leqhepeng la Tswelopele ya medumo ya ditlhaku.

Ha moithuti a kgonne ho qapodisa ditlhaku kaofela ka nepo nakong ya motsotso o le mong o behilweng, titjhere o tshwaya (✓) ho Leqhepe la Tswelopele mme hlahlobo e tla be e fedile. Moithuti ha a lokela ho hlahlojwa hape kgetlo la bobedi ka tjhate eo.

2. Tekanyetso ya ho bala mantswe (BM)

Bontsha moithuti tjhate ya mantswe (Tjhate ya 2.1).



Ere homoithuti: **“Shebamantswe ana”** (supa mantswe aohonehelanweng ka ona e le mehlala. Balla moithuti mantswe ao ho nehelanweng ka ona e le mehlala). **Mantswe a mang a mangata ke ana. Ke rata hore o qale mona** (supa lentswe la pele Tjhateng ya 2.1), **mme o tsamaele ka thoko lehlakoreng la leqephe**. Supa ho tsamaela ka thoko lehlakoreng la leqephe). **Ha ke re “Qala”, bala mantswe ka bokgoni bohle ba hao. Supa lentswe le leng le le leng leo o le balang. Beha monwana wa hao lentsweng la pele. O lokile? Qala.”**



Qalella ho tsamaisa tshupanako ya motsotso ha o re **“Qala.”**

- Seha kalehare lentswe leo moithuti **a sa le baleng hantle, mohlala: hlonama** bukeng ya moithuti.
- Ha moithuti a itokisa ho baleng lentswe, le amohele jwalo ka le nepahetseng.
- Ka mora motsotso o le mong, e re: **“Ema.”** Beha lesakana **(J) ka mora lentswe la ho qetela leo moithuti a le badileng ka nepo.**
- Bala o be o rekote palo ya mantswe ao leo moithuti a le badileng ka nepo to be leo moithuti a le badileng.
- Ha moithuti a bala ka nepo mantswe ohle a lekanyeditsweng kapa ho feta ka tlase ho motsotso o le mong, rekota palo yohle Leqepheng la tswelopele (*Progression Sheet*).

Mehlala: pina tshepe

Mohlala wa ho tshwaya tjhate ya 2.1

le	ntja	Mofubedu	Etsa	Eja	Oma	reka	busa
Mollo	hlonama	rona	Ho	ngwanana	tlama	duša	roba
Jwale	yena]	jwaloka	Ntlo	Haeba	Lefa	molomo	aga
Bolela	fumana	leka	Buka	letsatsi	Hlapa	tima	polelo
Ema	ngata	mokoti	Pensele	Dijo	ruta	lebone	sega
Moo	bona	Kwana	Hata	Ding	Leeto	bapala	motse
Mohlang	matha	ntsho	Supa	Ka	leihlo	nyaka	bolela
Ya	seha	hantle	Mmele	bokgoni	file	pedi	rena
Nako	kgomo	monna	Lebota	Setulo	Kama	mang	gae
Bohle	Nna	hantle	Tla	Tala	matha	ntši	tala

Moithuti o kgonne ho bala mantswe ho fihla ho lentswe “**yena**”, mme le latelwa ke lesakana (**J**) ho bontsha hore o badile hofihla lentsweng leo. Seo se bolela hore moithuti o kgonne ho bala mantswe a **18**. Moithuti o hlotswe ho bala mantswe a **2** mme titjhere o sehile mola hodima mantswe ana “**Mofubedu**” le “**hlonama**”. Seo se bolela hore, moithuti o kgonne ho bala mantswe a **16** ka nepo. Titjhere o lokela ho rekota “**16**” Leqhepeng la Tswelopele ya mantswe.

Ha moithuti a kgonne ho bala mantswe a lekanyeditsweng kapa ho feta ka nepo nakong ya motsotso o le mong o behilweng, titjhere o tshwaya (✓) ho Leqhepe la Tswelopele mme hlahlobo e tla be e fedile. Moithuti ha a lokela ho hlahlojwa hape kgetlo la bobedi ka tjhate eo.

3. Tekanyetso ya ho bala seratswana (BS)

Kopa moithuti ho bala seratswana se latelang (Tjhate ya 3.1) ka hodimo, mme o mmehele nako.



E re ho moithuti: “**Ke kopa hore o balle bale ena hodimo. Ha o qakeha, ke tla o bolella lentswe hore o tswelle ho bala. Ha ke re “Ema”, o emise ho bala. Nka o botsa dipotso ka seo o se badileng, ka hoo bala ka bokgoni le kutlwisiso yohle ya hao. Qala mona (supa lentswe la pele seratswaneng). O lokile? Qala.**”



Qala ho tsamaisa tshupanako ya motsotso ha o re “**Qala**”.

- Seha kalehare lentswe leo moithuti **a sa le baleng hantle, mohlala: monyane** bukeng ya moithuti.
- Ha o thusitse moithuti ka lentswe, o seke wa tshwaya lentswe leo le nepahetse.
- Ha moithuti a itokisa lentsweng, le amohele jwalo ka le nepahetseng.
- Ka mora motsotso o le mong, e re: “**Ema**”. Tshwaya lentswe la ho qetela leo moithuti a le badileng pele o re “**Ema**” ka lesakana (**I**).
- Bala o be o rekote palo ya mantswe ao moithuti a badileng ka nepo le bolokolohi.
- Ha moithuti a bala ka nepo le bolokolohi mantswe ohle a lekanyeditsweng kapa ho feta ka tlase ho motsotso o le mong, rekota palo yohle Leqepheng la tswelopele (*Progression Sheet*).

Mohlala wa ho tshwaya tjhate ya 3.1

Jabu o na le ntjanyana. Ntjanyana ya hae e ne e nonne. Ka tsatsi le leng Jabu le ntjanyana ba ka ntle ho ya bapala phakeng.

Ntjanyana e ile ya. Empa ka mora nakwana ntjanyana ya kgutla. Jabu o ile a isa ntjanyana lapeng. Ha ba fihla lapeng, Jabu a neha ntjanyana ya hae lesapohadi.

Ntjanyana e ne e thabile ya ba ya robala. Jabu le yena o ile a ya robala.

(Mantswe a 74)

Moithuti o kgonne ho bala mantswe ho fihla ho lentse "lahleha", mme le latelwa ke lesakana (J) ho bontsha hore o badile hofihla lentseweng leo. Seo se bolela hore moithuti o kgonne ho bala mantswe a 32. Moithuti o hlotswe ke ho bala mantswe a 2 mme titjhere o sehile mola hodima mantswe ana "tswela" le "lahleha". Seo se bolela hore, moithuti o kgonne ho bala mantswe a 30 ka nepo. Titjhere o lokela ho rekota "30" Leqhepeng la Tswelopele ya ho bala seratswana.

Ha moithuti a kgonne ho bala mantswe a lekanyeditseweng kapa ho feta ka nepo nakong ya motsotso o le mong o behilweng, titjhere o tshwaya (√) ho Leqhepe la Tswelopele mme hlahlobo e tla be e fedile. Moithuti ha a lokela ho hlahlojwa hape kgetlo la bobedi ka tjhate eo.

4. Tekanyetso ya dipotso tsa teko-kutlwisiso (TK)



E re ho moithuti: “**Jwale ke tlo ho botsa dipotso tse mmalwa ka pale eo o sa tswa ho e bala. Leka ho araba dipotso ka bokgoni bohle ba hao**”.

- Tshwaya karabo e nepahetseng (✓) **ka thoko ho potso nngwe le nngwe** ka hara bukana ya moithuti.

Dipotso tsa teko-kutlwisiso (TK)

Mohlala wa ho tshwaya tjhate ya 3.1

Potso	Karabo	
1. Ke mang ya nang le ntjanyana?	Ke Jabu	✓
2. Ntja e ne e le kgolo kapa e le nnyana?	E nyane	✓
3. Ntjanyana e ne e nonne kapa e ne e otile?	E otile	X
4. Jabu o ne a nketse ntjanyana kae?	Amohela: “ho bapala” kapa “lapeng”	✓
5. Ntjanyana e entse eng ka mora ho fumana lesapo?	E ile ya bina	X

Palo yohle ya potso tseo moithuti a di nepileng ke 3.

Ka hobane moithuti o arabile dipotso tse 3 ka nepo, titjhere o lokela ho rekota “**3**” Leqhepeng la Tswelopele ya teko-kutlwisiso.

Ho qapodisa medumo ya ditlhaku

Hlahlobo 1

Tjhate ya 1.1

Mehlala: b s

B L h g s y R W L n
I k t d K t p D R w
h w r m U r j G P u
G R b j l f l R S r

Ho qapodisa medumo ya ditlhaku

Hlahlobo 2

Tjhate ya 1.2

Mehlala: b s

S n A b p Y f A A E
y s J p M b o t n p
r A e p f f h u a t
W G h b s l g M l l
M L G h s y R W l n
G r L b n F m r a E

Ho qapodisa medumo ya ditlhaku

Hlahlobo 3

Tjhate ya 1.3

Mehlala: b s

L L o o p n e Y P p
n k a D d y b J R b
b M W p B l h G S y
B l h g s Y r W L N
W G H b S l g m i L
B L o O N E Y i L S
y s K P M j O t n P
R A e p f f h u A t
h w r m U r j G F u
g R B E l f l M s r

Hlahlobo 1

Ho bala mantswa

Tjhate ya 2.1

Mehlala: lona ema

le	ntja	Mofubedu	etsa	eja	Oma	reka	busa
Mollo	Hlonama	rona	Ho	ngwanana	Tlama	Tsheha	roba
jwale	yena	jwaloka	ntlo	Hweba	lefa	molomo	dha
bolela	fumana	leka	buka	letsatsi	hlapa	tima	polelo
Ema	ngata	mokoti	Pensele	Dijo	ruta	lebone	seha
Moo	Bona	Kwana	hata	Ding	leeto	bapala	motse
mohlang	matha	ntsho	supa	Ka	Leihlo	Ngaka	bolela
Ya	seha	hantle	mmele	bokgoni	file	pedi	rena
Nako	kgomo	Monna	Lebota	Setulo	kama	Mang	matsha
bahle	Nha	hantle	tlola	Tala	matha	tsie	tala

Hlahlobo 2
Ho bala mantswa
Tjhate ya 2.2

Mehlala: lona ema

Matha	Hlobola	Batho	tjhesitse	Bahlodi	fetola	bethe	qala
sekolo	Bohle	lebaha	Ditsebe	Mosebetsi	dutse	moya	kgolo
wena	swaba	tsebo	Papadi	hlokometse	nnete	Swaba	metisi
tjhesa	Polelo	matle	saretswe	Tseba	duma	araba	wele
hlwekisa	tlola	tsuma	Bolo	Bana	tala	lemati	ntho
latswa	thata	taelo	Hobane	Lewatle	fosa	Hula	Thaba
kgutlela	bopa	Hweletsa	Sabole	Bina	Matha	hantle	hola
banna	Letsatsi	hlooho	Motho	mashala	tsoha	dumela	rwala
bohle	hlwella	patsi	diphoofofo	Metswalle	lwana	supa	Ruta
Kotsi	Salla	hlbula	Bonolo	tshwenyeha	Seo	sona	bona

Hlahlobo 3

Ho bala mantswa

Tjhate ya 2.3

Mehlala: lona ema

Bohlale	Ntate	Roka	mathela	kgolo	Dijo	hlola	Sela
Rata	Ngwana	kutu	Raha	Bapala	kobo	monna	thabo
mpe	bontsha	Ditaba	thusa	fumane	tebello	tshweu	Bula
potso	Nhyane	Tseba	dutla	Thaba	kgala	Phaposi	polelo
hlompha	tsamaya	Naha	hlonama	Noka	dumela	qeta	fofa
ditsebe	Ithuta	sebetsa	thetheha	moru	Patsi	Rakgadi	motse
matlakala	Dibeso	letsatsi	hoseng	theoha	Tsebo	diaparo	mehlala
kolla	Kopane	Morena	sediba	motle	dintho	qetella	maoto
Metsi	sehlooho	mathela	mmoho	Mohlanka	Ema	tswella	Lapeng
Mosuwe	Dula	ntate	Koloi	mollo	Ke	seeta	mahlo

Hlahlobo 1

Ho bala seratswana

Tjhate ya 3.1

Jabu o na le ntjanyana. Ntjanyana ya hae e ne e nonne. Ka tsatsi le leng Jabu le ntjanyana 18
ba tswela ka ntle ho ya bapala phakeng. 9

Ntjanyana e ile ya lahleha. Empa ka mora nakwana ntjanyana ya kgutla. Jabu o ile a isa 17

ntjanyana lapeng. Ha ba fihla lapeng, Jabu a neha ntjanyana ya hae lesapohadi. 13

Ntjanyana e ne e thabile ya ba ya robala. Jabu le yena o ile a ya robala. 17

Mantswe a 74

Dipotso tsa teko-kutlwisiso (TK)

Tekanyetso ya 3.1

Potso	✓	X
1. Ke mang ya nang le ntjanyana?		
2. Ntja e ne e le kgolo kapa e le nyane?		
3. Ntjanyana e ne e nonne kapa e ne e otile?		
4. Jabu o ne a nketse ntjanyana kae?		
5. Ntjanyana e entse eng ka mora ho fumana lesapo?		
	Matshwao kaofela	_____ / 5

Hlahlobo 2

Ho bala seratswana

Tjhate ya 3.2

Koduwa e etsahetse porofenseng ya Kapa Leboya ka mora dipula tse matla ka Labohlano. Pula e nele ho feta ka moo batho ba neng ba lebeletse. E ne e le pula
ya sefelo se tshosang ka toropong ho feta ka 1985.

13

18

10

Batho ba babedi ba hlokaletse ha ba leka ho feta borokgo bo ka toropong ka koi
ya bona. Koi ya bona e ile ya hoholwa ke metsi. Basebetsi ba tshohanyetso ba ile ba leka ho ba pholosa empa ba hloleha.

16

15

9

Mapolesa a ile a etsa bonnete ba hore batho bohle ba fumanwe. Batho ba bangata
toropong ba lahlehetswe ke tsohle matlong a bona. Matlo a tulong tse tlase haufi le
noka ke ona a senyehetsweng haholo. Ba bang ba mahlatsipa ha ba ka ba mamela keletso ya mapolesa.

15

15

14

4

Mantswe a 129

Dipotso tsa teko-kutlwisiso

Tekanyetso ya 3.2

Potso	✓	X
1. Koduwa e etsahetse porofenseng efe?		
2. Pula e nele ka tsatsi le feng?		
3. Ho etsahetse eng ka koi borokgong?		
4. Ke bo mang ba netefaditseng hore batho bohle ba a fumanwa?		
5. Ha o ne o dula sebakeng sena, o ne o ka thusa jwang?		
	Matshwao ohle:	_____ / 5

Hlahlobo 3
Ho bala seratswana
Tjhate ya 3.3

Lefatshe la pele moo diphoofole di neng di phela teng le batho, le ne le bitswa Miks-	17
masala. Ho tloha tshimolohong, e ne e le lefatshe le letle haholo. Pele ho fihla ntho	18
ena e	18
bitswang tswelopele. Ho ne ho le monate hape ho rena kgotso, tshireletso le toka.	14
E ne e le lefatshe la makgeha le lebase. Lefatshe lena le ne le ne le silafatswa ke mosi wa	19
difeme, dipampiri le dipolasitiki tsena tseo o ka fumanang di tletse hohle naheng ena e	15
buswang ke phoofole ena e leng motho.	7
A ko shebe feela lefatshe le buswang ke motho. Le ditshila jwang! Le metsi a ho nwa	19
ha a	19
hlweka. Ho tletse mafu a na kaofela, le a na a sa alafeheng. Jonna! la tla la senyeha	18
lefatshe le buswang ke motho.	5
Ke ka hoo morena Tau a ileng a nahana ka mokgwa o mong ha a ne a sheba	18
lefatshe	18
lena la Miks-masala, moo ho neng ho phela diphoofole le batho.	11

Mantswe a 161

(Serapana sena se qotsitswe hotswa ho bukana: KAROHANO YA DIPHOOFOLO LE BATHO)

Dipotso tsa teko-kutlwisiso TK

Tekanyetso ya 3.3

Potso	✓	X
1. Lefatshe leo ho neng ho phela diphoofole le batho ho lona le ne le bitswang?		
2. Ho tloha tshimolohong e ne e le lefatshe le jwang?		
3. Ho ne ho rena eng lefatsheng lena?		
4. Lefatshe lena, le silafaditswe ke eng?		
5. Ha o nahana, ke eng se hlohang mafu a mangata?		
	Matshwao kaofela: _____ / 5	

(Serapana sena se qotsitswe hotswa ho bukana: KAROHANO YA DIPHOOFOLO LE BATHO)

Tsela ya ho sebedisa leqhephe la tswelopele ya bokgoni ba moithuti:

1. Ditlhaku e emetse ho qapodisa medumo ya ditlhaku
2. Mantswe a emetse ho bala mantswe
3. Seratswana se emetse ho bala seratswana
4. TK e emetse teko-kutlwisiso kapa dipotso tsa seratswana
5. Moithuti o hlahlojwa hararo selemong (qalong, mahareng, le qetellong ya selemo),
6. Moithuti o fuwa sebaka sa ho hlahlojwa habedi karolong e nngwe le e nngwe ya ho bala.
7. Ha moithuti a fihlelletse bonyane bo lekanyeditsweng, beha letshwao lena (✓), mme moithuti eo ha a lokela ho hlahlojwa kgetlo la bobedi ho karolo eo ya ho bala

TEKANYETSO YA HO BALA DIKEREITING TSE TLASE

Leqhepe la Tswelopelo – Kereiti ya 1 (Dintlha tse hlalolang mokgwa wa ho sebedisa leqhephe lena di qetellong)

Sekolo:																	
Titjhare																	
Tekanyetso		YA PELE															
		Tekanyetso ya 1 (Maqalong)					Tekanyetso ya 2 (Mahareng)					Tekanyetso ya 3 (Qetellong)					
Letsatsi Le Kgwedi	Tjhate e sebediswang	Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK	Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK	Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK	Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK
		1.1	2.1	3.1	5	1.2	2.2	3.2	5	1.3	2.3	3.3	5				
	Palo yohle ya dithiaku le mantswe	40	80	74	5	60	80	129	5	100	80	161	5				
	Lekgetlo La hlahlobo	1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd	1 st	2 nd
	Bonyane bo lebelletsweng	20	30	20	25	30	40	35	43	50	70	35	45	54	5		
	Mabitso																
	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
	11.																
	12.																
	13.																
	14.																

TEKANYETSO YA HO BALA DIKEREITING TSE TLASE

Leqhepe la Tswelopelo – Kereiti ya 2 (Dintlha tse hlalolang mokgwa wa ho sebedisa leqhephe lena di qetellong)

Sekolo:																				
Titjhare																				
Tekanyetso	YA BOBEDI																			
	Tekanyetso ya 1 (Maqalong)					Tekanyetso ya 2 (Mahareng)					Tekanyetso ya 3 (Qetellong)									
Letsatsi Le Kgwedi	Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK		Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK		Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK		Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK	
	1.1	2.1	3.1	5		1.2	2.2	3.2	5		1.3	2.3	3.3							
Palo yohle ya dithiaku le mantswe	40	80	74	5		60	80	129	5		100	80	161						5	
Lekgetlo La hlahlobo	1 st	2 nd	1 st	2 nd		1 st	2 nd	1 st	2 nd		1 st	2 nd	1 st	2 nd		1 st	2 nd	1 st	2 nd	
Bonyane bo lebelletsweng	30	40	40	50		50	60	60	70		70	80	80	80		70	80	70	80	
Mabitso																				
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				

TEKANYETSO YA HO BALA DIKEREITING TSE TLASE

Leqhepe la Tswelopelo – Kereiti ya 3 (Dintlha tse hlalolang mokgwa wa ho sebedisa leqhephe lena di qetellong)

Sekolo:															
Titjhere															
Tekanyetso	YA BORARO														
	Tekanyetso ya 1 (Maqalong)					Tekanyetso ya 2 (Mahareng)					Tekanyetso ya 3 (Qetellong)				
Letsatsi Le Kgwedi	Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK		Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK		Ditlhaku	Mantswe	Seratswana	TK	
Tjhate e sebediswang	1.1	2.1	3.1	5		1.2	2.2	3.2	5		1.3	2.3	3.3		
Palo yohle ya dithiaku le mantswe	40	80	74	5		60	80	129	5		100	80	161	5	
Lekgetlo La hlahlobo	1 st	2 nd	1 st	2 nd		1 st	2 nd	1 st	2 nd		1 st	2 nd	1 st	2 nd	
Bonyane bo lebelletsweng	35	40	50	60	5	40	60	70	80	5	90	70	80	90	5
Mabitso															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															

